




## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dissabte 04 12 2021



Coches febles  
persistentes



**Limit deth bòsc**



Nhèu  
ventada



**Limit deth bòsc**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en fòrça endrets ath pas d'un solet montanhaire. Especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Son possibles desencadenaments a distància.

Es plaques de vent abondiues se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perillhos aumentaràn damb era altitud. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.5: nheuada Dempús d'un long periode d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

A compdar de dimars eth vent a estat en quauqui casi plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.



Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia

Nhèu recenta enes sectors deth nòrd e deth nòrd-oèst. Clara pujada dera temperatura enquiara nauta montanha. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDissabte 04 12 2021



Nhèu ventada

**Limit deth bòsc**

### Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.

En quauqui sectors enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. En ua zòna vasta a compdar de dimars eth vent a estat plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Encara possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues. Aço s'aplique especialment enes pales erbosees arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En quauqui sectors enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. En ua zòna vasta a compdar de dimars eth vent a estat plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dissabte 04 12 2021



Coches febles  
persistentes



**Limit deth bòsc**



Nhèu  
ventada



**Limit deth bòsc**

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion. Eth problema de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Taus endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh.

Es plaques de vent recentes e antigues son en part inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

A compdar de dimars eth vent a estat en quauqui casi plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especialment enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia

Nhèu recenta enes sectors deth nòrd e deth nòrd-oèst. Clara pujada dera temperatura enquiara nauta montanha. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.